

# t18\_rusub\_2 (TM- RTGu8eDB5GYcKQZFBH1tipNGcxc21drHj)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rusub\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_rusub\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_rusub\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (m1\_rusub\_1 (k1\_rusub\_1 X0) X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((v1\_bhsp\_1 X2) \wedge (m1\_rusub\_1 X2 X0)) \Rightarrow ((m1\_rusub\_1 \\ & X2 X1) \Leftrightarrow (k2\_rusub\_2 X0 X2 X1 = X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m1\_rusub\_1 X2 X0) \Rightarrow (k2\_rusub\_2 X0 X1 X2 = k2\_rusub\_2 \\ & X0 X2 X1))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (& \neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow ((v1\_bhsp\_1 (k1\_rusub\_1 X0)) \wedge \\ & (m1\_rusub\_1 (k1\_rusub\_1 X0) X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0. (& \neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1 \\ & X0) \wedge (l1\_bhsp\_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rusub\_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & ((k2\_rusub\_2 X0 (k1\_rusub\_1 X0) X1 = k1\_rusub\_1 X0) \wedge (k2\_rusub\_2 \\ & X0 X1 (k1\_rusub\_1 X0) = k1\_rusub\_1 X0))) \end{aligned}$$